

FREE VIRTUAL MOCK EXAMINATION (5)
MAY 2020
ASANTE TWI
ESSAY and OBJECTIVE
1 Hour 45 Minutes

2&1

Name:

Index Number.....

GB ASSESSMENT TEST (GBAT)

FREE VIRTUAL MOCK EXAMINATION (5)

May 2020

ASANTE TWI 2 & 1

1 Hour 45 Minutes

All answers must be provided on clean sheet of papers (Answer booklet).

Write your name and index number on the sheets.

This booklet consists of two papers. Answer Paper 2 and Paper 1 on your Answer sheet. Paper 2 consists of three parts: I, II & III. Answer one question from Part I and All questions from Part II and III.

Paper 2 will last for 1 Hour and Paper 1 for 45 Minutes.

Answer all questions in your answer booklet.

Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of materials.

DESIST FROM REFERING TO BOOKS BEFORE PROVIDING ANSWERS

#COVID-19. STAY HOME. STAY SAFE.

© 2020 (GBAT) 0302 96 06 33 / 0247 740619

ASANTE TWI (PAPER 2)

Saa sɔhwɛ yi wɔ afa mmiensa. Yi asemmisa baako pɛ ano wɔ ɔfa I mu na yi yi nsemmisa a ɛwɔ ɔfa II ne III no mu nyinaa ano.

PART I

COMPOSITION (OSUSUTWERɛ) (30 MARKS)

1. Yi deɛ ɛdidi sɔɔ yi mu baako pɛ na fa nsemfua a ɛnsua nsene ɔha aduonum (150) twerɛ ho asem .
 - (a) Wɔhyɛ fa wɔ nkuro akɛsɛɛ ne nketewa mu. Wɔhyɛ saa fa yi de yɛ nkɔsodwuma sane de pra mmusuo firi ɔman mu. ɛfa a wɔhyɛɛ no nnansa yi ɛwɔ wo kurom no, na wowɔ hɔ. ka sɛdeɛ wɔsi hyɛɛ wo kurom fa no.
 - (b) Twɛrɛ krataa kɔma w'adamfo bi na ka wo kurom ho asem kyɛrɛ no.
 - (c) Nnansa yi, mprewa nnyinsɛn adɔɔ wɔ ɔman yi mu pa ara. Twɛrɛ nneyɔɛ mmiensa a ɛde mprewa nnyinsɛn ba ne sɛdeɛ yɛbɛtumi asi ano kwan.
 - (d) Polisini ne drɔbani , wɔn mu hwan pa ara na ne ho hia ma ɔmanfoɔ. Kyɛrɛ w'adwene.

ɔFA II (10 MARKS)

COMPREHENSION (AKENKAN NE NTEASEɛ)

2. Kenkan ayɛsɛm yi yie na bua nsemmisa no nyinaa.

Na obiara pɛ sɛ Ananse di nkoguo na wantumi anware Nana babaa, Adeɛfɛ ɔhoɔfɛfoɔ no. Ananse sɔɔ kuruwa a nsuohyɛɛ wɔ mu ma no mu bɔɔ ne mu ase kyɛrɛɛ Nana ne ne mpanimfoɔ, ɛna ɔnwenweneɛ de kyɛrɛɛ sɛ wayɛ krado. Afei Ananse Pagyaa kuruwa no kɔɔ soro ɛna ɔkaa sɛ, “hwɛ”!!Nana Yaw kune nso team sɛ, “ ɛyɛ nsuohyɛɛ na ɛwɔ mu”. Nom no seesei ara!!

ɛhɔ ara, Ananse yɛɛ kɔmm kakra ɛfiri sɛ na waduru ɔwuo ne nkwa nkwanta . ɛdɔm a wɔwɔ hɔ no nyinaa gyeneɛ wɔn ani pɛɛ sɛ wɔhunu sɛdeɛ ɛbɛwie Okuamoa. Na ɔdɛɛfoɔ ahyɛ sɛ deɛ ɔbɛtumi anom nsuohyɛɛ no, ɔde ne babaa bɛma no awareɛ . Ananse wosoo kuruwa no nomm nsuohyɛɛ no nkakrankakra. Ananse boapa yɛɛ n'ananim mmɔbɔmmɔbɔ ɛna ɔmunaa kusuu sɛdeɛ ɔntumi nom nsuohyɛɛ no. Afei nso, ɔkataa n'ani baako ɛna ɔde ne nsa guu ne ho sɛdeɛ ɔreyɛ awuo no.

Nana ne ne yere tueɛ sereɛ mu sɛ Ananse adi ntwo awie ne sa. Nanso anni gyina na Baafɔɔ anom nsuo no nyinaa awie. Nana na n'ananim asesa yi. Mpanimfoɔ kae sɛ, ”wosum aniha fidie a woyi agyawaadwo ampa. Ananse maa ne kuruwa no so kɔɔ soro de kyɛrɛɛ Obiara. ɛhɔ yɛɛ kɔmm te sɛ asieɛ.

Nana sɔɔ ne babaa ne nsa de no maa Kwaku Ananse , εfiri se ɔpanin nto ntasuo nto fam nsane mfa ne tekrema mfa.

- (a) Kurom hɔ hene ne hwan?
- (b) Deeben na Ananse tumi nommee wɔ abasem no mu?
- (c) Deen na na Kurom hɔfoɔ no pe se eto Ananse ewɔ akansie no mu?
- (d) Kyere kasakoa “n’ani so ate no te” ase sedee etee wɔ abasem no mu.
- (e) Edin foforo ben na wɔde frɛɛ Ananse wɔ abasem no mu?
- (f) Wosusu se deen nti na Ananse wosoo kuruwa no?
- (g) Twere nneyɔee baako a Ananse yɔee bere a na ɔrenom nsuohyee no.
- (h) Wogyɛ di se edeen nti na Ananse pagyaa kuruwa no kyereɛ wɔn bere a ɔnomm nsuohyee no wiece no.
- (i) Aden nti na Nana anim nyinaa sesaee bere a ɔhunuu se Ananse adi nkonim no .
- (j) Fa nsemfua a emmoro nson to abasem yi din.

ɔFA III

LEXIS AND STRUCTURE (20 MARKS)

I. Twere ɔkyerefoɔ nsemfua a ewɔ ɔkasamu yi mu biara mu.

- a. Abɔfra no firi kɔdwonsɔɔ mprensa.
- b. Kwame didi dodo.
- c. Abaayewa no te Kumase.
- d. Kofi beba fie Memeneda.
- e. Asamoa piraa yayaaya.

II. Twere nsemfua kuo a dee wɔasensane aseɛ no mu biara fra mu wɔ ɔkasamu ahodoɔ yi mu.

- f. Nnipa no nyinaaa kɔɔ ahemfie hɔ anɔpa yi.
- g. Frɛ Yaw anaa Kwabena ma me.
- h. ɔpanin no maa yɛn ankaa bebreɛ.
- i. Okuafoɔ no buu nnua nnora .
- j. ɔkraman bi da dua kusuu no ase.

III. Twere asemfua a ene dee wɔasane aseɛ no nkyereaseɛ ye pe.

- k. Me nyemmoa no ase adɔre afe yi.
- l. ɔkwan foforo a wɔapae no mu tre.
- m. Ne maame awu, enti ɔredi awerehoɔ.
- n. Ababaawa no anyini fɛfɛfɛ.

o. Obiara mpe n'asem , efiri se ope ntokwa.

IV. Fa atwere mu nsenkyerenne a efata twere okasamu a edidi soo yi mu biara yie.

p. Wotee wo maame nka.

q. Yesu kae se bedi m'akyi.

r. Yaw hwe dee wode aye oben.

s. Firi ho ko.

t. Wowoo abaayewa no wo takorade.

END OF PAPER 2

DO NOT TURN OVER THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

YOU WILL BE PENALIZED SEVERELY IF YOU ARE FOUND LOOKING AT THE
NEXT PAGE BEFORE YOU ARE TOLD TO DO SO

PAPER 1

45 MINUTES

OBJECTIVE TEST

Write your name and index number in ink in the spaces provided above

1. Use **2B** pencil throughout.
2. On the pre-printed answer sheet, check that the following details are correctly printed:
Your surname followed by your other names, the subject Name, your Index Number, Centre Number and the Paper Code.
3. In the boxes marked *Candidate Name*, *Centre Number* and *Paper code*, reshad e each of the shaded Spaces.
4. An example is given below. This is for a candidate whose name is Jeffrey OpokuTwum, whose Index Number 0211040067. He is writing the examination at Centre Number 21104 and offering Integrated Science 1 and the Paper code is 2470.

GB ASSESSMENT TEST OBJECTIVE ANSWER SHEET

CANDIDATE NAME: JEFFREY OPOKU TWUM	SUBJECT NAME: TWI- ASANTE 1
---	--

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES	
1. Use grade HB pencil throughout.	[A] [B] [C] [D] [E]
2. Answer each question by choosing one letter and shading it like this	
3. Erase completely any answers you wish to change.	
4. Leave extra spaces blank if the answer spaces provided are more than you need.	
5. Do not make any markings across the heavy black marks at the right hand edge of your answer sheets.	

CANDIDATE NUMBER									
2	1	1	0	4	0	0	6	7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	+	+	1	1	1	1	1	1	
2	+	+	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	+	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	+	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	+	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	

CENTRE NUMBER				
2	1	1	0	4
0	0	0	+	0
1	+	+	1	1
2	+	+	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	+
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

PAPER CODE			
2	4	7	0
0	0	0	+
1	1	1	1
2	+	2	2
3	3	3	3
4	+	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	+	7
8	8	8	8
9	9	9	9

For Supervisors only.

If Candidate is absent shade this space

Answer **all** the questions.

Each question is followed by **four** options lettered A to D. Find the correct option for each question and shade **in pencil** on your answer sheet the space which bears the same letter as the option you have chosen. Give only **one** answer to each question.

Yi mmuaee A-D no mu baako a eye pa ara na efa Akanfoɔ Ntɔn, Abusua ne mmrane ho.

1. Sɛ agya bosom ye wo ntɔn a, maame mogya ye wo _____ .

- A. kra
- B. bosom
- C. abusua
- D. nkwa

2. Akanfoɔ wɔ gyedie sɛ onipa biara wɔ ɔkra ne sunsum. Kyere edin foforo a yede fre sunsum.

- A. Abusua
- B. Mogya
- C. Ntɔn
- D. Saman

3. ɔkwan bɛn so na Akanfoɔ nam bo agya abusua?

- A. Abusuabo
- B. Awaree
- C. Kunaye
- D. Owuo

4. Edeen na ema obi hunu sɛ one oforo som agya bosom baako?

- A. wobɔ abusua koro
- B. won akyiwadee ye pe
- C. wofiri kuro baako
- D. woye mogya koro

5. Sɛ yepae afasee a na _____ ada.

- A. Bosommuru
- B. Bosom Nketia
- C. Bosom Ayensu
- D. Bosom Pra

6. Abusua bɛn na wɔgye di sɛ wɔde egya baa wiase?

- A. Aduana
- B. Asona
- C. ɔyoko
- D. Biretuo

7. Asakyirifoɔ akraboa kokosakyi no gyina ho ma

- A. Anitee
- B. Onyinkyee
- C. Ahoofe
- D. Obuo

8. Abusua bɛn na wɔsa won mmrane sɛ “ Etwie nana a wɔde akoraboɔ gye no taataa”?

- A. Asona
- B. Biretuo
- C. Aduana
- D. Ekoona

9. Hwan na wɔsa no mmrane sɛ ɔkɔdeɛ?

- A. Ananse
- B. Onyankopon
- C. Agyeiwaa
- D. Owusu

10. Edin bɛn na wɔde ma Onyankopon ewo Anansesem mu?

- A. Akuamoaa
- B. Kokuroko
- C. Ananse Kokuroko
- D. Nyame

Yi mmuaee A-D no mu baako a eye pa ara na efa Akanfoɔ Akyiwadee, Ntamka, Nsaguo ne Nsenkyerenne a ekasa ho

11. Duaba bɛn na Akanfoɔ de gyina ho ma onipahunu bi a wadi adeɛ?

- A. Kwadu
- B. Amango
- C. Paya
- D. Borofere

12. ɔkwan a Akanfoɔ fa so kasa kyere Onyankopon ne _____ .

- A. Nsuiɛ
- B. Mpaebɔ
- C. Nsaguo
- D. Adesre

13. Hwan na wɔdi kan bɔ ne din wɔ apaɛ mu?

- A. Asaase Yaa
- B. Onyankopɔn
- C. Abosom
- D. Nsamanfoɔ

14. Deɛhe na wɔde di dwuma wɔ apaɛ mu?

- A. Kube
- B. Sika
- C. Tɔmmɛ
- D. Krataa

15. Akanfoɔ taa ka ntam wɔ bere a _____ aba.

- A. Anibere
- B. Anigyɛɛ
- C. Asomdwoɛɛ
- D. Ɔdɔ

16. Abamo akyiwadeɛ ne _____.

- A. Akokɔ
- B. Kusie
- C. Ɔtwe
- D. Ɔnwansane

17. Sɛ obi de ɔhene ntam di agorɔ a ,

- A. Ɔhwe no
- B. Ɔpia no
- C. ɔkyere no dedua
- D. ɔtwa no asu

18. Sɛ obi ka ntam a wɔsaman no ma

- A. Ɔkyeame
- B. Ɔhene
- C. Abusuapanin
- D. Odikuro

19. Aduane a obi nni anaase nam a ɔnwe yɛ ne deɛn?

- A. N'akyiwadeɛ
- B. N'apɛdeɛ
- C. Ne mmusuo
- D. Ne ntam

20. Akanfoɔ akyiwadeɛ baako ne _____.

- A. Awareɛ
- B. Ntɔkwa
- C. Mogyafra
- D. Asisie

21. Abɔfra a wɔatwa ne tiri mpɛsɛmpɛsɛ yɛ

- A. ɔbosomma
- B. Aboatia ba
- C. Ɔkɔmfoɔ ba
- D. Ɔdehyɛɛ

22. Sɛ ɔkanni bi ani gye a ɔfira ntoma _____ .

- A. Fitaa
- B. Tuntum
- C. Kɔkɔ
- D. Kuntunkuni

23. Sɛ ɔbɔfoɔ kɔ wuram a deɛ ɔyɛ de hyɛ ɔkwan so nso ne sɛ _____ .

- A. ɔpae kwan so
- B. ɔtwitwa nnunsini a ɛwɔ kwan no so
- C. ɔhyɛ ɔkwan no so nwura
- D. ɔbotabota nnua ho

24. Akanman mu sɛ obi resa na ɔfoforɔ pagya ne nsa kyɛɛ no a, ɛkyɛɛ sɛn?

- A. Ɔnnyae asa
- B. Ɔma no mo
- C. Dwom no yɛ de
- D. Ɔnnyina ho

Yi mmuaɛɛ A-D no mu deɛ ɛyɛ pa ara na ɛfa Akanfoɔ Agorɔ, Abisaa, Nnwomtoɔ ne Abɛbuo ho.

25. Agya adeɛ bi wɔ ho, yɛwo no a, na ɔfura ntoma , sɛ ɔnyini a, na wapa ntoma no agu ho. Ɔyɛ deɛn?

- A. Onipa
- B. Mpampuro
- C. Aburoo
- D. Honam

26. Agya adeɛ bi wɔ ho , ɛnyɛ de , ɛnyɛ nwono nanso ɛka wo nsa a, na woatafare. Ɔyɛ deɛn adeɛ?

- A. Sapɔ
- B. Nsuo
- C. Mframa
- D. Egya

27. Ahohono twa _____ .

- A. Obra
- B. Atoro
- C. Asem
- D. Poa

28. Etire ntee a, yennyae _____ soa.

- A. Apakan
- B. Kye
- C. Ahina
- D. Kenten

29. “ Sisiri mbo, otapon mbo” ye adwuma ben mu dwom?

- A. Ahayo
- B. Kuayo
- C. Ntomanwonono
- D. Apoko

30. Toa saa dwom yi so. “Dedendee kwao de, Dedendee kwaode, Agya Bofoo ne nkwan ye me de nanso.....”

- A. N'ataadee ye me tumm
- B. ne mpaboa ye me koo
- C. ne nam ye me de
- D. ne tuo ho ye me tumm

31. Deche na enye Akanfoo agoro?

- A. Ahayo
- B. Ntesie
- C. antoakyire
- D. Abato

32. Agoro yi mu deche na mmaa mpanimfoo betumi agoro bi?

- A. Antoakyire
- B. Ntesie
- C. Ampe
- D. Ludo

Yi mmuaee A-D no mu dee efata pa ara na efa Akanfoo Atetesem , Ahensem ne Afadee ho.

33. Okomfoo ben na otumi de mpaboa foroo onyina?

- A. Okomfoo Kyei
- B. Okomfoo Anokye
- C. Aseibu Amanfi
- D. Ansa sasraku.

34. _____ na Asantehene nsa kaa sikadwa Kofi no?

- A. Dwoada
- B. Wukuada
- C. Memeneda
- D. Fiada

35. Tete no, na Onyankopon ben yen pa ara. Hwan na omaa no koo soro?

- A. Onipa
- B. Ananse
- C. Bone
- D. Aberewa bi

36. Ohene rekoo adwabo ase a, otumi tena _____ mu.

- A. Akonnwa
- B. Apakan
- C. Nsuo
- D. Nwura

37. Akanfoo ahemfo taa fira _____.

- A. Kente
- B. Sapo
- C. Fufuo
- D. Kotokuo

38. Ayie a amanfoo ne abusuafoo no nyinaa fa won ho fitaa no kyere se

- A. Abofra na wawuo
- B. Opanin na wawuo
- C. Bayifoo na wawuo
- D. obodamfoo na wawuo

39. Okwan a Akanfoo fa so tu ohene bi adee so ne

- A. Ahensie
- B. Afahye
- C. Ahentuo
- D. Bragoro

40. Hwan na obo ohene bi soboo ma wotu no adee so?

- A. Ankobeahene
- B. Gyaasehene
- C. Kurotihene
- D. Okyeame

